

l9_rusub_3

(TMFhs8L2kB31SHq3JvX15SBuPqKegwVRmsH)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v13_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v6_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v8_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_bhsp_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_bhsp_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_rusub_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_rusub_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_bhsp_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v2_rlvect_1 \\
& X0) \wedge ((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge ((v5_rlvect_1 X0) \wedge \\
& ((v6_rlvect_1 X0) \wedge ((v7_rlvect_1 X0) \wedge ((v8_rlvect_1 X0) \wedge ((v2_bhsp_1 \\
& X0) \wedge (l1_bhsp_1 X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X1. ((\neg v2_struct_0 X1) \wedge \\
& ((v13_algstr_0 X1) \wedge ((v2_rlvect_1 X1) \wedge ((v3_rlvect_1 X1) \wedge ((v4_rlvect_1 \\
& X1) \wedge ((v5_rlvect_1 X1) \wedge ((v6_rlvect_1 X1) \wedge ((v7_rlvect_1 X1) \wedge \\
& ((v8_rlvect_1 X1) \wedge ((v2_bhsp_1 X1) \wedge (l1_bhsp_1 X1)))))))))) \Rightarrow \\
& (\forall X2. ((\neg v2_struct_0 X2) \wedge ((v13_algstr_0 X2) \wedge ((v2_rlvect_1 \\
& X2) \wedge ((v3_rlvect_1 X2) \wedge ((v4_rlvect_1 X2) \wedge ((v5_rlvect_1 X2) \wedge \\
& ((v6_rlvect_1 X2) \wedge ((v7_rlvect_1 X2) \wedge ((v8_rlvect_1 X2) \wedge ((v2_bhsp_1 \\
& X2) \wedge (l1_bhsp_1 X2)))))))))) \Rightarrow (((m1_rusub_1 X0 X1) \wedge (m1_rusub_1 \\
& X1 X2)) \Rightarrow (m1_rusub_1 X0 X2)))
\end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v2_rlvect_1 \\
& X0) \wedge ((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge ((v5_rlvect_1 X0) \wedge \\
& ((v6_rlvect_1 X0) \wedge ((v7_rlvect_1 X0) \wedge ((v8_rlvect_1 X0) \wedge ((v2_bhsp_1 \\
& X0) \wedge (l1_bhsp_1 X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_rusub_1 X1 X0) \Rightarrow \\
& (\forall X2. (m1_rusub_1 X2 X0) \Rightarrow ((m1_rusub_1 (k2_rusub_2 X0 X1 \\
& X2) X1) \wedge (m1_rusub_1 (k2_rusub_2 X0 X1 X2) X2))))
\end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v2_rlvect_1 \\
& X0) \wedge ((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge ((v5_rlvect_1 X0) \wedge \\
& ((v6_rlvect_1 X0) \wedge ((v7_rlvect_1 X0) \wedge ((v8_rlvect_1 X0) \wedge ((v2_bhsp_1 \\
& X0) \wedge (l1_bhsp_1 X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_rusub_1 X1 X0) \Rightarrow \\
& ((\neg v2_struct_0 X1) \wedge ((v13_algstr_0 X1) \wedge ((v2_rlvect_1 X1) \wedge ((\\
& v3_rlvect_1 X1) \wedge ((v4_rlvect_1 X1) \wedge ((v5_rlvect_1 X1) \wedge ((v6_rlvect_1 \\
& X1) \wedge ((v7_rlvect_1 X1) \wedge ((v8_rlvect_1 X1) \wedge ((v2_bhsp_1 X1) \wedge (l1_bhsp_1 \\
& X1))))))))))))) \\
& \tag{3}
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 \\
& X0) \wedge ((v2_rlvect_1 X0) \wedge ((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge \\
& ((v5_rlvect_1 X0) \wedge ((v6_rlvect_1 X0) \wedge ((v7_rlvect_1 X0) \wedge ((v8_rlvect_1 \\
& X0) \wedge ((v2_bhsp_1 X0) \wedge (l1_bhsp_1 X0)))))))))) \wedge ((m1_rusub_1 \\
& X1 X0) \wedge (m1_rusub_1 X2 X0))) \Rightarrow ((v1_bhsp_1 (k2_rusub_2 X0 X1 X2)) \wedge \\
& (m1_rusub_1 (k2_rusub_2 X0 X1 X2) X0)) \\
& \tag{4}
\end{aligned}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v2_rlvect_1 \\
& X0) \wedge ((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge ((v5_rlvect_1 X0) \wedge \\
& ((v6_rlvect_1 X0) \wedge ((v7_rlvect_1 X0) \wedge ((v8_rlvect_1 X0) \wedge ((v2_bhsp_1 \\
& X0) \wedge (l1_bhsp_1 X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_rusub_1 X1 X0) \Rightarrow \\
& (\forall X2.(m1_rusub_1 X2 X0) \Rightarrow (\forall X3.(m1_rusub_1 X3 X0) \Rightarrow \\
& ((m1_rusub_1 X1 X3) \Rightarrow (m1_rusub_1 (k2_rusub_2 X0 X1 X2) X3))))))
\end{aligned}$$